



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS**

**SETSWANA PUOTLALETSO YA NTLHA (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**2019**

**MADUO: 100**

**NAKO: Diura di le 2½**

**Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.**

**DITAELO LE TSHEDIMOSETSO**

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO:

KAROLO YA A:	Tlhamo	(50)
KAROLO YA B:	Ditlhengwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhengwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano.	(30)
KAROLO YA C:	Ditlhengwa tse dikhutshwane tsa tirisano.	(20)

2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo KAROLONG NNGWE le NNGWE.
3. Kwala ka puo e o tlhatlhobiwang ka yona.
4. Simolola KAROLO NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Kwala letlhomeso (sekao, mmapa wa dikakanyo/sethalo/tšhate/mafoko a a kaelang, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.
6. Tirokwalo ya ipaakanyo yothhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7. Tiriso ya nako e e tshitshinngwang ke:
 


KAROLO YA A:	Metsotso e le 80
KAROLO YA B:	Metsotso e le 40
KAROLO YA C:	Metsotso e le 30
8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9. Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.
10. Setlhogo ga se a tshwanelo go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhokegang.
11. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

**KAROLO YA A: TLHAMO****POTSO 1**


Kwala tlhamo ya bolelele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala lethomeso/lenaneopaakanyo PELE o kwala.

- |     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 1.1 | Bogatlapa ba me, bo ne ba nthusa.  | <b>[50]</b> |
| 1.2 | Ke nako, thuba tidimalo!   | <b>[50]</b> |
| 1.3 | E ne e se maikaelelo a me.   | <b>[50]</b> |
| 1.4 | Fa nkabo ke itsitse ...  | <b>[50]</b> |
| 1.5 | Moithuti mongwe le mongwe o tlhoka tshegetso ya barutabana le batsadi.   | <b>[50]</b> |
| 1.6 | Boineelo ke selo se se botlhokwa mo mothong.   | <b>[50]</b> |
| 1.7 | Lebelela ditshwantsho tse di latelang, mme o tlhophe se le SENGWE go kwala tlhamo. Naya tlhamo ya gago setlhogo. |             |

1.7.1

[Senopotswe go tswa mo [www.google](http://www.google)]**[50]**

1.7.2



[Se nopenswe go tswa mo [www.google.keys](http://www.google.keys)]

[50]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:**

**50**

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO GAMMOGO LE  
DITLHANGWA TSE DI DIRISANG MEKGWA E E  
FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO**

**POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne bolelele jwa mafoko a a ka nnang 120–150.

**2.1 LEKWALO LA BOTSALENO**

O ikaegile ka setshwantsho kwalela tsala ya gago lekwalo o mo anegele ka se se diragetseng fa lo ne lo le kwa dikgaisanong tsa mabelo.



[Se nopotswe go tswa mo inthaneteng]

[30]

**2.2 ATHIKELE YA LOKWALODIKGANG**

Kgwebo ya diritibatsi e godile ka lebelo le le gaisang mo nageng. Kwala athikele ya lokwalodikgang ka bagwebi ba ba diritibatsi.

[30]

**2.3 PUO**

Go na le morutabana yo o digelang/rolang tiro ya gagwe ya go ruta ka ntlha ya botsofe. Kwala puo e o tla neelanang ka yona mo boemong jwa baithuti mo letsatsing le morutabana a tla bong a tsamaya ka lona.

[30]

**2.4 TSA BOTSHELO JWA MOSWI**

Tsala ya gago e tlhokafetse mo kotsing ya sejanaga, mme ba losika ba go kopile go ba kwalela tsa botshelo jwa moswi. Kwala tsa botshelo jwa moswi.

[30]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B:**

**30**

**KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO****POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne bolele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

**3.1 DITAELO**

Go tla bo go na le khonserata ya mmino wa baithuti kwa Taung. Kwala ditaelo tse diopedi di tshwanetseng go di sala morago fa di goroga kwa lefelong la dikgaisano.

**[20]****3.2 PHASALATSO**

Setlamo sa Coca-Cola se titietse dinotsididi tse dintšhwa monongwaga. Thala phasalatso e e tla ngokang banwi ba dinotsididi go tla go nna le seabe mo go di utlweleng.

**[20]****3.3 POSEKARATA**

O tlhophilwe ke ratoropo wa lona go ya go emela bašwa ba motse wa gaeno kwa dipuisanong tsa palamente. Kwalela tsala ya gago posekarata o mo itsise ka ga ditiragalo tsa koo.

**[20]**

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:**  
**PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO:**

**20**  
**100**